

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 86. sjednici, održanoj 01.02.2017. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I.

Prihvata se Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona broj: 09-02-21092-1/16 od 17.01.2017. godine u pogledu autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

### II.

Utvrđuje se prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

### III.

Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16) upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

### IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-02-1469/17.  
Datum, 01.02.2017. godine  
Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

- Ix Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
- Stručna služba Skupštine,
- Ix a/a.





**ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**

**VLADA**  
n/r Premijera  
n/r Sekretara

Broj: 09-02-21092-1/16  
Zenica, 17.01.2017. godine

**PREDMET: Mišljenje, d o s t a v l j a s e**

U vezi sa pokrenutom Inicijativom JU Osnovna škola „Gostović“ Gostović, općina Zavidovići kojom se traži autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16-u daljem tekstu Zakon), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u skladu sa članom 157. stav (1) Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), kao nadležni organ koji vrši nadzor na provođenjem predmetnog Zakona, daje:

**MIŠLJENJE**

Pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena zaposlenoj ženi propisano je Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16) i ostvaruje se nakon isteka porodiljskog odsustva. Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena propisani su u Zeničko-dobojskom kantonu Zakonom o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

Članom 1. stav (3) Zakona čije se autentično tumačenje traži naznačenom Inicijativom propisano je da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Tumačenjem odredbe stava (3) člana 1. Zakona, kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva, izvodi se zaključak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena činjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Kako se radi o pravu zaposlene žene, to ostvarivanje istog ovisi od njene volje odnosno od činjenice da li je za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva podnijela zahtjev za ostvarivanje tog prava u zakonom predviđenom roku.

S poštovanjem,

Dostavljeno:  
1x Naslov



*Prijedlog*

Na osnovu člana 158. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona –Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na \_\_. sjednici održanoj \_\_. \_\_. 2017. godine, donosi

### **AUTENTIČNO TUMAČENJE**

odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)

#### **Član 1.**

##### **(Predmet autentičnog tumačenja)**

Utvrđuje se autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16- u daljem tekstu Zakon), a kojom se precizira pravilan smisao navedene odredbe Zakona.

#### **Član 2.**

##### **(Pravilan smisao odredbe Zakona)**

Odredba Zakona glasi:

„Član 1.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.“

Tumačenjem odredbe stava (3) član 1. Zakona kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva izvodi se zaključak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena činjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

#### **Član 3.**

##### **(Primjena autentičnog tumačenja)**

Ovo autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe Zakona za koju se daje autentično tumačenje i isto će se objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: \_\_\_\_\_/17

Datum, \_\_. \_\_. 2017. godine

Zenica

**PREDSJEDAVALA**

**Draženka Subašić, s.r.**

*Ko...  
...  
...*

**Član 59.****(Ravnopravnost spolova)**

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

**Član 60.****(Stupanje na snagu)**

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

**Član 2.**

U članu 125. u stavu (1) procenat „20 %“ mijenja se procentom „50 %“.

**Član 3.**

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-4138/16  
Datum, 24.02.2016. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆA****Draženka Subašić, s.r.**

Broj: 01-02-4190/16  
Datum, 24.02.2016. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆA****Draženka Subašić, s.r.**

35.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 24. sjednici održanoj dana 23.02.2016. godine, d o n o s i

**ZAKON**

**o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom**

**Član 1.**

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11 i 3/15), član 123. mijenja se i glasi:

„(1) Nakon isteka porodiljskog odsustva žena-majka koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete, a koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50 % plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme.

(2) Pravo da radi polovinu punog radnog vremena žena-majka iz stava (1) ovog člana ima do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava.

(3) Zahjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.“

36.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15 i 102/15) Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine, donijela je:

**ODLUKU****I.**

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Odlukom o načinu izvršenja finansijskog plana za 2016. godinu.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-14-4141/16  
Datum, 24.02.2016. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆA****Draženka Subašić, s.r.**



Broj: 01-02-21092-1/16  
Zenica, 26.12.2016. godine

- **ZAKONODAVNO-PРАВNA KOMISIЈA SKUPŠTINE  
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA - n/r predsjedavajućeg  
(putem Stručne službe Skupštine-Odjeljenja za poslove radnih tijela Skupštine)**
- **VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA - n/r premijera Kantona i n/r  
sekretara Vlade Kantona**


**PREDMET: Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom –dostavlja se**

JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići, dostavila je Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Kantona, akt broj: 965/16 od 22.12.2016. godine, koji je u Stručnoj službi Skupštine zaprimljen 26.12.2016. godine, za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav 3. Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16), a koji akt se shodno članu 155. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), može smatrati inicijativom da davanje autentičnog tumačenja zakon, s obzirom da istu mogu podnijeti sva fizička i pravna lica.

Shodno članu 156. stav 2. Poslovnika Skupštine, u prilogu vam dostavljamo na mišljenje predmetnu inicijativu, radi daljeg postupanja Skupštine po istoj u skladu s Poslovníkom Skupštine.

S poštovanjem!

Prilog: Kao u tekstu



Dostavljeno:

1x Naslovu

1x Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-na znanje

1x Poslasticima Skupštine ZDK/05-03

1x JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, 72224 Čardak, općina Zavidovići – na znanje

1x U predmet /03

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko – dobojski kanton  
Općina Zavidovići  
J.U.Osnovna škola «Gostović»Gostović  
72 224 Čardak  
Telefon: 00387 32 465 111 fax: 00387 32 465 115 e-mail:osgostovic@bih.net.ba



05-01/26.12.16 M  
05-03/26.12.16 G

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Zenica-Doboj Canton  
Zavidovici Municipality  
Public Institution „Gostovic“Elementary School  
72 224 Cardak

Broj: 965/16  
Datum: 22.12.2016.

ŠKOLSKI KALENDAR I OPĆENARODNA KALENDAR			
Priloga: 22.12.2016.			
Općina:	Prof:	Škola:	Mjesto:
01-02-21022/16			

**Zakonodavno-pravna komisija**  
**Skupština Zeničko-dobojskog kantona**

Predmet: Autentično tumačenje odredbi posebnog Zakona, traži se

Sinanović Mulka, zaposlena u JU Osnovna škola „Gostović“ počev od 16.09.2016. godine na određeno vrijeme do 15.08.2017. godine na poslovima i radnim zadacima nastavnica historije 5 časova sedmično, dana 17.11.2016. godine obratila se školi zahtjevom za ostvarivanje prava na rad sa polovinom radnog vremena a da za rad sa polovinom radnog vremena prima punu plaću.

Imenovana radnica zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom radnog vremena i za naknadu plaće nije podnijela u zakonskom roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva shodno članu 1. stav 3. Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom ( „Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/16 ). Imenovana radnica nije koristila porodiljsko odsustvo iz razloga što nije bila u radnom odnosu kada je rodila treće dijete, tako da ne može dostaviti dokaz o isteku porodiljskog odsustva.

Da li imenovana radnica može ostvariti pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena ako nije dostavila dokaz o isteku porodiljskog odsustva shodno članu 1. stav 3. Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom ( „Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/16 )?

U prilogu dostavljamo kopiju dokumentacije koju je imenovana radnica dostavila :

- Zahtjev Sinanović Mulke od 16.11.2016. godine
- Uvjerenje biroa Zavidovići od 24.11.2016. godine za Sinanović Mulku
- Izvod iz matične knjige rođenih za Sinanović Merjem
- Izvod iz matične knjige rođenih za Sinanović Imada
- Izvod iz matične knjige rođenih za Sinanović Rijada

Dostavljeno:  
1x naslovu  
1xa/a

S poštovanjem!



Direktor:  
*Bukvić Edin*  
Bukvić Edin

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton  
OŠ „Gostović“, OŠ „Druga osnovna škola“, OŠ „Mustafa Mulić“  
Direktori skola

Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton - Opština Zavidovići  
OSNOVNA ŠKOLA „GOSTOVIĆI“ ZAVIDOVIĆI

Broj	860/16
Datum	17.11.2016

Mulka Sinanović  
Sinanovići bb, Zavidovići  
062/553-533

Datum: 16.11.2016. godine

Predmet: Zahtev za ostvarivanje prava po Zakonu o radu

Ja, Mulka Sinanović obraćam se gore navedenom organu škole ovim zahtjevom za ostvarivanje prava na osnovu gore navedenog Zakona.

Naime kako sam majka troje djece, a najmlađe starosti 13 mjeseci na osnovu pomenutog Zakona imam pravo da radim pola norme, a da primam punu plaću. Budući da radim u tri škole kako bih imala normu jako puno vremena budem odsutna od kuće, a kćerka još uvijek doji, pa molim Vas da ovaj zahtjev u najkraćem mogućem roku uzmete u razmatranje.

U nadi da ćete zahtjev pozitivno riješiti unaprijed Vam se zahvaljujem.

  
Sinanović Mulka



Biro: Zavidovići  
Broj: 13-13-3815  
Datum: 24.11.2016

Po zahtjevu MULKA SINANOVIĆ sin-kći SAJID iz Zavidovići ulica SINANOVIĆI, a na osnovu člana 169. Zakona o upravnom postupku i z d a j e s e

## U V J E R E N J E

MULKA SINANOVIĆ ,JMBG 0207983198833, po zanimanju Nastavnik historije prijavljen-a je kod ovog Biro-a a kao privremeno nezaposleno lice od 04.07.2016 za koje se vrijeme uredno javljao-la.

Na evidenciji je od: 18.09.2002 i odjavljen je: 23.11.2005 godine.  
Na evidenciji je od: 18.09.2006 i odjavljen je: 01.09.2007 godine.  
Na evidenciji je od: 02.09.2010 i odjavljen je: 17.09.2010 godine.  
Na evidenciji je od: 19.08.2011 i odjavljen je: 08.11.2011 godine.  
Na evidenciji je od: 06.08.2012 i odjavljen je: 14.11.2012 godine.  
Na evidenciji je od: 16.08.2013 i odjavljen je: 09.09.2013 godine.  
Na evidenciji je od: 20.08.2014 i odjavljen je: 15.09.2014 godine.  
Na evidenciji je od: 20.08.2015 i odjavljen je: 20.04.2016 godine.  
Na evidenciji je od: 04.07.2016 i odjavljen je: 30.08.2016 godine.

Broj ličnog kartona: **1042311160224**

Imenovani-a je korisnik .

Redovna novčana naknada od 12.08.2010 do 06.09.2010 u iznosu od 321  
od 16.08.2015 do 15.11.2015 u iznosu od 332


Novčanu naknadu za demobilisane borce nije koristio/la  
Zdravstvena zaštita - nije osiguran na teret zavoda.

Uvjerenje se izdaje na osnovu podataka iz evidencije biroa Zavidovići i ima značaj javne isprave, a služi u svrhu regulisanja Razna ostala prava

Ovo uvjerenje je oslobođeno plaćanja takse u smislu Zakona o administrativnim taksama.

Dostaviti:

1. Imenovanom-oj
2. A/A

  
Šef biroa

Sabahudin Horozović, dipl. pravnik

M.P.

Oslobođeno plaćanja po članu  
11 tačka 3

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



KANTON Zeničko-dobojski

OPĆINA/GRAD Zavidovići

## IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

U matičnoj knjizi rođenih koja se vodi za mjesto GOSTOVIĆI  
pod rednim brojem 18 za 2015 godinu, izvršen je upis rođenja za sljedeće lice:

Prezime	SINANOVIĆ		Spol
Ime	MERJEM		Ž
Dan, mjesec, godina i vrijeme (sat i minuta) rođenja	2. (drugi) oktobar 2015.		
Mjesto i općina – grad rođenja	ZENICA, ZENICA		
Država rođenja	Bosna i Hercegovina		
Jedinstveni matični broj	0 2 1 0 0 1 5 1 9 5 0 0 7		
Državljanstvo	BiH - Federacija BiH		
Nacionalnost	BOŠNJAKINJA		
Prebivalište			
Podaci o roditeljima	Podaci o ocu	Podaci o majci	
Prezime	SINANOVIĆ	SINANOVIĆ	
Ime	SAMIR	MULKA	
Djevojačko prezime majke	SINANOVIĆ	ZILKIĆ	
Jedinstveni matični broj	0 4 0 3 9 7 6 1 9 3 8 3 8	0 2 0 7 9 8 3 1 9 8 8 3 3	
<b>Naknadni upisi i zabilješke:</b>			
Ovaj izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važenja. Odgovornost za upotrebu izvoda koji ne sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu snosi lice koje ga stavi u pravni promet.			
Broj:	04-13-10-15293/2016		
	Zavidovići		
	(sjedište matičnog ureda)		
	24.11.2016		
	(datum)		
	Elvedin Softić		
	(Prezime i ime matičara)		

Oslobođeno plaćanja po članu  
11 tačka 5

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



KANTON Zeničko-dobojski

OPĆINA/GRAD Zavidovići

## IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

(Ovaj izvod je izdat putem Centralnog matičnog registra)

U matičnoj knjizi rođenih koja se vodi za mjesto ZENICA  
pod rednim brojem 1179, za 2008 godinu, izvršen je upis rođenja za sljedeće lice:

Prezime	SINANOVIĆ		Spol
Ime	IMAD		M
Dan, mjesec, godina i vrijeme (sat i minuta) rođenja	23. (dvadesettreći) maj 2008. 08:55		
Mjesto i općina - grad rođenja	ZENICA, ZENICA		
Država rođenja	Bosna i Hercegovina		
Jedinstveni matični broj	2305008190006		
Državljanstvo	BiH - Federacija BiH		
Nacionalnost			
Prebivalište			
Podaci o roditeljima	Podaci o ocu	Podaci o majci	
Prezime	SINANOVIĆ	SINANOVIĆ	
Ime	SAMIR	MULKA	
Djevojačko prezime majke		ZILKIĆ	
Jedinstveni matični broj			

### Naknadni upisi i zabilješke:


Ovaj izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važenja.  
Odgovornost za upotrebu izvoda koji ne sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu snosi lice koje ga stavi u pravni promet.

Broj: 04-13-10-15292/2016

Zavidovići

(sjedište matičnog ureda)  
24.11.2016

(datum)



Elvedin Sotić

(Prezime i ime matičara)

Oslobođeno plaćanja po članu  
11 tačka 5

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



KANTON Zeničko-dobojski

OPĆINA/GRAD Zavidovići

## IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

(Ovaj izvod je izdat putem Centralnog matičnog registra)

U matičnoj knjizi rođenih koja se vodi za mjesto ZENICA  
pod rednim brojem 1803 za 2006 godinu, izvršen je upis rođenja za sljedeće lice:

Prezime	SINANOVIĆ	
Ime	RIJAD	
Spol	M	
Dan, mjesec, godina i vrijeme (sat i minuta) rođenja	6. (šesti) avgust 2006. 05:55	
Mjesto i općina – grad rođenja	ZENICA, ZENICA	
Država rođenja	Bosna i Hercegovina	
Jedinstveni matični broj	0608006190047	
Državljanstvo	BiH - Federacija BiH	
Nacionalnost		
Prebivalište		
Podaci o roditeljima	Podaci o ocu	Podaci o majci
Prezime	SINANOVIĆ	SINANOVIĆ
Ime	SAMIR	MULKA
Djevojačko prezime majke		ZILKIĆ
Jedinstveni matični broj		

### Naknadni upisi i zabilješke:

Ovaj izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važenja.  
Odgovornost za upotrebu izvoda koji ne sadrži podatke upisane u matičnu knjigu snosi lice koje ga stavi u pravni promet.

Broj: 04-13-10-15291/2016

Zavidovići

(sljedeće matičnog uređa)  
24.11.2016

(datum)

Elvedin Štanić  
(Prezime i ime matičara)



Broj: 01-02-1792-1/17  
Zenica, 24.02.2017. godine

05-03/24.02.17. (17)

SKUPŠTINA ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON			
Priloga: 24.02.2017.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-02	1792	1/17	

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON  
SKUPŠTINA  
*n/r predsjedavajuće*

**PREDMET: Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)**  
- *dostavlja se*

Na osnovu člana 157. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/12 i 12/13) u prilogu ovog dopisa, dostavljamo Vam Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16), utvrđenog na 36. sjednici Zakonodavno-pravna komisije Skupštine, održane dana 24.02.2017. godine, a povodom podnesene Inicijative JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići dana 26.12.2016. godine.

S poštovanjem!

**PRILOG: Kao u dopisu**

PREDSJEDAVALJUĆI

*Ramo Pivić*

**DOSTAVLJENO:**

- 1x Naslovu,
- 1x U spis predmeta 36. sjednice Zakonodavno- pravne komisije/04-02
- 1 x U spis predmeta 38. sjednice Skupštine ZDK/05-03
- 1 x U spis predmeta-03-“R”

**PRIJEDLOG**

Na osnovu člana 158. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona –Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na \_\_\_\_ . sjednici održanoj dana \_\_. \_\_. 2017. godine, d o n o s i:

**AUTENTIČNO TUMAČENJE**

**odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)**

**Član 1.**

**(Predmet autentičnog tumačenja)**

Utvrđuje se autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 - u daljem tekstu Zakon), a kojom se precizira pravilan smisao navedene odredbe Zakona.

**Član 2.**

**(Pravilan smisao odredbe Zakona)**

Odredba Zakona glasi:

„Član 1.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.“

Tumačenjem odredbe stava (3) član 1. Zakona kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva izvodi se zaključak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena činjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

**Član 3.**

**(Primjena autentičnog tumačenja)**

Ovo autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe Zakona za koju se daje autentično tumačenje i isto će se objaviti u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: \_\_\_\_\_/17

Datum, \_\_. \_\_. 2017. godine

Z e n i c a

**PREDSJEDAVAJUĆA**

***Draženka Subašić***

## Obrazloženje

### ***I - PRAVNI OSNOV***

Pravni osnov za davanje autentičnih tumačenja sadržan je u članu 158. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Novi Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/12 i 12/13), kojima je propisano da „*odluku o osnovanosti za davanje autentičnog tumačenja zakona donosi Skupština. Ukoliko odluči da je prijedlog osnovan, Skupština donosi autentično tumačenje zakona.*”

### ***II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE***

JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići dana 26.12.2016. godine podnijela je inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16), a ista je odmah dostavljena na mišljenje Vladi Kantona i Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine.

Dana 07.02.2017. godine u Stručnoj službi Skupštine je zaprimljen Zaključak Vlade Kantona, broj: 02-02-1461/17 od 01.02.2017. godine, kojim se prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona broj: 09-02-21092-1/16 od 17.01.2017. godine u pogledu autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16) i kojim je utvrđen prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16) i upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 24.02.2017. godine, nakon utvrđivanja osnovanosti podnesene inicijative, utvrdila konačan tekst Prijedloga Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16), te isti istog dana uputila u skupštinsku proceduru.

### ***III PREDLOŽENO PRAVNO RJEŠENJE***

Predloženo tumačenje nedovoljno jasne odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16) je dato imajući u vidu da je pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena zaposlenoj ženi propisano Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16) i ostvaruje se nakon isteka porodiljskog odsustva. Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena propisani su u Zeničko-dobojskom kantonu Zakonom o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

Članom 1. stav (3) Zakona čije se autentično tumačenje traži naznačenom Inicijativom, propisano je da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Tumačenjem odredbe stava (3) člana 1. Zakona, kojom je propisano da se zahtjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi poslodavcu 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva, izvodi se zaključak da je uslov za ostvarivanje prava na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena činjenica da je zaposlenica poslodavcu podnijela zahtjev za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, i to u roku od 15 dana prije isteka porodiljskog odsustva.

Kako se radi o pravu zaposlene žene, to ostvarivanje istog ovisi od njene volje odnosno od činjenice da li je za vrijeme trajanja porodijskog odsustva podnijela zahtjev za ostvarivanje tog prava u zakonom predviđenom roku.

#### ***IV FINANSIJSKA SREDSTVA***

U Budžetu Kantona nije potrebno osigurati nova sredstva kao posljedicu donošenja ovog akta.

**ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SKUPŠTINE**